

**South Africa**  
**ISSP 2007 – Leisure Time and Sports**  
**Questionnaire**  
**(Venda)**

**SAVEYI YA KUHUMBULELE KWA VHADZULAPO  
VHA AFRIKA TSHIPEMBE**

**Khweshineya 2: Thangule 2007**



**VHAFHINDULI VHA MINWAHA YA 16 U YA NNTHA**

Ndi matsheloni/masiari/madekwana avhudi, dzina langa ndi pfi \_\_\_\_\_, ri khou u ita thodisiso dza vha *Human Sciences Research Council* (HSRC). Vha HSRC vha anzela u ita dzithodisiso dza u wana maimo/vhupfiwa ha vhadzulapo vha Afurika Tshipembe. Thero dza thodisiso dzi katela mafhungo apo a katelaho zwa vhudavhidzani, dzipolitiki, zwa pfunzo, vhushaya-mishumo, thaidzo dza vhaaluwa na vhushaka ha vhatu vha si dzithanga nga minwaha. Sa tsalela ya mushumo wa phanda, ri do tama u vha vhudzisa dzimbudziso dzi kwamaho thero dzo fhambanaho dzine dza vha dza ndeme kha lushaka. U wana zwidodombedza/mafhungo a fulufhedzeaho nga muelo wa tshisaintsi, ri vha humbela uri vha fhindule dzimbudziso nga u fulufhedzea hu konadzeaho. Mahumbulwa avho ndi a ndeme kha thodisiso idzi. Fhethu hune vha dzula hone na vhone vhane zwo nangiwa nga ndila ya u tou topola u itela u swikela ndivho ya thodisiso. U nangiwa havho hu tou vha tshidanwe. Mafhungo ane vha do ri nea one a do dzula a tshiphiri. Vhone na vha muta wavho vha nga si divhadziwe nga dzina kana adirese yavho kha muthihi wa mivhigo ine ra khou pulana u i nwala.

**ZWIDODOMBEDZWA ZWA NDALELO**

	DUVHA	NWEDZI	TSHIFHINGA		TSHIFHINGA		**PHINDULO	
			TSHA U THOMA		TSHA U FHEDZA			
			HR	MIN	HR	MIN		
Ndalelo ya u thoma	/	/	2007					
Ndalelo ya vhuvhili	/	/	2007					
Ndalelo ya vhururu	/	/	2007					

<b>**DZIKHOUDU DZA PHINDULO</b>	
Khweshinee yo fhelaho/dadzwaho	= 01
Khweshinee i songo fhelaho (kha vha nee zwiitisi)	= 02
<u>U dalelwa hafhu</u>	
Ndangano yo itwaho	= 03
Mufhinduli o nangwaho ha ho hayani	= 04
A hu na muthu hayani	= 05
<u>A vho ngo tea</u>	
Ndu/fuletse/tshitensi tshi si na muthu/ a si ndu kana fuletse/ ho thuthwa	= 06
A hu na muthu a teaho, u ya nga thodea dza thodisiso	= 07
Mufhinduli ha koni u davhidzana na vhatodisisi nga mulandu/nwambo wa luambo	= 08
Mufhinduli ho ngo linganela muvhilini/muhumbuloni uri a nga vhudziswa dzimbudziso	= 09
<u>U hana</u>	
Mukwamiwa/mudavhidzani nae o hana	= 10
Inthaviwi yo haniwa nga vhafhinduli vho nangiwa	= 11
Inthaviwi yo haniwa nga vhabebi	= 12
Inthaviwi yo haniwa nga munwe murado ya muta	= 13
<u>TSHUMISO YA OFISINI</u>	
	= 14

**ZWA TSHIDZUMBE VHUKUMA**

Dzina la muvhudzisi .....

Nomboro ya muvhudzisi  
Yo tolwa nga


Tsaino ya mutoli \_\_\_\_\_

**NDANGULO YA MUSHUMO WA NNDA**

NDANGULO	EE	HAI	MAHUMBULWA
Nga Tshivhili	1	2	
Nga Lutingo	1	2	
Dzina	TSAINO		
.....	DATUMU ...../...../.....2007		

--

**MAITELE A U NANGA/KHETHA MUFHINDULI**

Tshivhalo tsha vhathu fhethu ho dalelwaho

--	--

Tshivhalo tsha vhathu vha re na minwaha ya 16 u ya ntha fhethu ho dalelwaho

--	--

*Vha humbelwa u dodombedza vhathu vhothe fhethu ho dalelwaho/tshitentsini tsho dalelwaho vha re na minwaha ya 16 u ya ntha vhe vha vha vha vhadzuli maduvha a 15 kha a 30 o fhiraho. Musi vho no fhedza, vha shumise giridi ya Kish kha siatari li tevhelaho u talula vhathu vha teaho u vhudziswa dzimbudziso.*

**Madzina a vhathu vha re na minwaha ya 16 u ya ntha**

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

DZINA LA MUFHINDULI:
DIRESI YA MUFHINDULI:
.....
.....
LUTINGO LWA MUFHINDULI:

**GIRIDI YA U NANGA VHAFHINDULI**

NOMBORO YA KHWESHINE YA				TSHIVHALO TSHA VHATHU VHANE KHAVHO HA TEA UBVA VHAFHINDULI																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26	51	76	1	1	1	3	2	4	1	3	5	8	6	5	12	10	1	6	8	7	19	19	13	21	13	24	25
2	27	52	77	1	2	3	4	3	1	2	2	3	4	8	3	7	2	5	14	4	15	4	8	6	16	14	22	19
3	28	53	78	1	1	2	1	4	2	7	6	9	3	5	11	2	1	3	11	7	10	16	16	10	5	2	2	3
4	29	54	79	1	2	3	2	1	3	5	8	6	2	4	2	4	8	11	10	16	6	9	10	15	11	12	11	18
5	30	55	80	1	1	1	4	5	6	3	5	7	5	9	8	13	3	2	13	5	18	1	4	1	20	11	5	24
6	31	56	81	1	2	2	2	3	5	7	7	8	7	1	4	9	14	8	2	17	17	14	12	14	22	10	3	14
7	32	57	82	1	2	1	1	4	1	4	1	4	6	3	6	5	7	13	9	2	3	13	14	8	2	7	20	4
8	33	58	83	1	1	2	3	2	5	1	4	2	1	7	10	6	5	4	15	10	5	2	13	4	17	5	17	8
9	34	59	84	1	1	3	2	5	6	2	2	1	9	10	1	10	4	6	6	1	9	10	1	5	6	9	1	12
10	35	60	85	1	2	2	4	1	3	3	6	9	10	11	12	3	9	15	7	8	11	6	3	9	4	3	10	1
11	36	61	86	1	1	1	3	1	4	5	3	1	6	2	9	13	11	14	4	11	4	15	15	17	1	1	23	2
12	37	62	87	1	2	3	1	3	2	7	5	6	5	7	7	8	6	10	3	3	1	12	20	7	13	22	12	16
13	38	63	88	1	1	2	1	5	3	6	4	3	4	6	2	11	13	12	1	15	8	7	2	12	15	21	13	7
14	39	64	89	1	2	3	2	4	1	4	7	8	2	5	6	11	12	9	16	13	16	11	18	18	14	16	18	23
15	40	65	90	1	2	1	4	2	4	3	8	7	7	11	1	3	5	7	12	14	13	8	17	20	19	20	19	11
16	41	66	91	1	1	3	3	1	6	5	1	5	9	10	3	2	11	13	8	12	12	5	6	21	8	8	4	15
17	42	67	92	1	1	2	2	3	4	2	6	2	3	2	12	5	2	10	13	5	8	18	9	16	10	17	16	20
18	43	68	93	1	2	1	4	2	6	4	1	4	8	9	10	7	9	3	12	12	9	7	20	19	9	19	21	13
19	44	69	94	1	2	2	1	3	5	2	8	9	10	4	9	8	13	1	1	14	10	19	10	11	18	15	7	6
20	45	70	95	1	1	3	2	5	4	1	3	8	1	3	8	6	6	9	5	7	13	4	15	1	7	22	15	21
21	46	71	96	1	1	1	2	5	1	7	2	3	2	1	11	4	7	5	3	2	1	3	12	18	5	19	14	9
22	47	72	97	1	2	1	3	1	3	2	6	2	1	8	7	1	4	2	11	8	2	17	4	17	21	16	3	5
23	48	73	98	1	2	3	4	2	2	6	7	7	8	3	4	9	3	6	2	11	11	16	2	8	11	23	6	22
24	49	74	99	1	1	2	1	4	6	3	5	5	3	1	5	13	1	14	8	14	6	15	9	14	3	6	9	17
25	50	75	100	1	1	2	3	3	2	4	6	4	7	5	3	12	12	12	4	6	2	17	11	2	12	4	8	10

**KHWESHINEYA YA SASAS 2007**

Nomboro ya vhatu mutani

Nomboro ya vhatu vha minwaha ya nthu ha 16 mutani


**MUVHUDZISI: KHA VHA TINGEDZELE ZWO FANELAHO**

<b>Shedulu ya muta</b>	Kha vha thome nga vhahulwane (nthu) vha de nga vhatuku (fhasi)	Nomboro ya muthu	Minwaha yo fhelelaho (<1 = 00)	Mbeu M=1 F=2	Muvhala	Vhushaka na mufhinduli
<i>Kha vha bule vhatu vhothe vho no la afha mutani na vhe vha vha tshi dzula hone maduvha a 15 kha maduvha a 30 o fhiraho</i>  <i>Kha vha tingeledze nomboro tsini na dzina la thoho ya muta</i>		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				
		09				
		10				
		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				

<b>Khoudu dza zwigwada nga mirafho</b>
1 = MuAfurika/Murema
2 = Mukhaladi
3 = Mugula
4 = Mutshena
5 = Zwinwe vho (vha talule)

<b>Khoudu dza vhushaka na mufhinduli</b>
1 = Mufhinduli
2 = Munna kana mufumakadzi
3 = Nwana (musidzana kana mutukana)
4 = Khotsi kana mme
5 = Khaladzi, murathu kana mukomana
6 = Muduhulu
7 = Makhulu
8 = Mazwale
9 = Sivhara
10 = Sivhara kana muhalivho
11 = Vhushaka vhunwe (makhadzi, malume)
12 = A huna vhushaka

## ZWA TSHIFHINGA TSHA U AWELA NA MITAMBO

Mbudziso dzi tevhelaho dzi amba nga ha tshifhinga tsha u awela, nga manwe maipfi ndi tshifhinga tshine vha vha vha si mushumoni kana vha tshi khou ita minwe mishumo ya hayani kana zwinwe vho zwine vha fanela u zwi shuma.

### Ndi lungana lune vha ita zwi tevhelaho nga tshifhinga tshavho tsha u awela?

	Duvha na duvha	Lwo vhalaho kha vhege	Lwo vhalaho kha nwedzi	Lwo vhalaho kha nwaha	Na khathihi	
1.	U vhona TV, DVD, dzividio	1	2	3	4	5
2.	U ya u vhona baisikopo	1	2	3	4	5
3.	U ya mavhengeleni (lwa u dimvumvusa)	1	2	3	4	5
4.	U vhala bugu	1	2	3	4	5
5.	U dzhenelela kha vhutambo ha sialala	1	2	3	4	5
6.	U tangana na mashaka ane vha si dzule nao hayani	1	2	3	4	5
7.	U tangana na khonani	1	2	3	4	5
8.	U tamba magarata	1	2	3	4	5
9.	U thetshesesa muzika	1	2	3	4	5
10.	U dzhenelela kha zwithu zwo no nga zwipotso, u ya gym, u onyolosa milenzhe	1	2	3	4	5
11.	U ya mitamboni sa mutaleli	1	2	3	4	5
12.	U ita mishumo ya zwanda yo nonga zwa u runga, zwa u vhada, etc.	1	2	3	4	5
13.	U fhedza tshifhinga kha inthanethe/khompyutha	1	2	3	4	5

### Musi vha tshi didzhenisa kha zwa mitambo nga tshifhinga tshavho tsha u awela zwi vha konisa zwingafhani u ...

	Zwihulwane tshothe	Zwihulwane	Nga inwe ndila	Zwituku	Na khathihi	A thi koni u nanga	
14.	... vha zwine vha vha zwone?	1	2	3	4	5	6
15.	... u khwathisa vhushaka havho na vhanwe vhathu?	1	2	3	4	5	6

### Ri humbela uri, vha sumbedzise u diphina hune vha hu wana kha zwithu zwine vha ita nga tshifhinga tshavho tsha u awela:

	A huna u diphina	U sa diphina na khathihi	U diphina nyana	U diphina	U diphina	A thi zwi iti	
16.	U vhala bugu	1	2	3	4	5	6
17.	U tangana na khonani	1	2	3	4	5	6
18.	U dzhenelela kha zwithu zwo no nga zwipotso, u ya gym, u onyolosa milenzhe	1	2	3	4	5	6
19.	U vhona TV, DVD, dzividio	1	2	3	4	5	6

**Vhathu vha ita zwithu zwo fhambanaho nga tshifhinga tshavho tsha u awela. Kha vha sumbezise u ri vhone vha shumisa tshifhinga tshingafhani tsha u awela kha...**

		Lunzhisa	Lunzhi	Tshinwe tshifhinga	A zwi sokou itea	Na khathihi	A vho ngo nanga
20.	U dibadekanya na vhathu vhane vha nga vha fhata	1	2	3	4	5	6
21.	U awela na u dinetulusa	1	2	3	4	5	6
22.	U guda kana u wana zwikili	1	2	3	4	5	6

**Kha tshifhinga tshavho tsha u awela, ndi lungana lu ne vha ...**

		Lunzhisa	Lunzhi	Tshinwe tshifhinga	A zwi sokou itea	Na khathihi	A zwi nkwami
23.	Pfa vhuludu?	1	2	3	4	5	6
24.	Pfa vha tshi khou dzhayiswa?	1	2	3	4	5	6
25.	Diwana vha tshi khou humbula nga ha mushumo?	1	2	3	4	5	6

**26 Kha tshifhinga tshavho tsha u awela vha funa u vha na vhanwe vhathu kana vha vhothe?**

Tshifhinga tshinzhi ndi na vhanwe	1
Tshifhinga tshinzhi ndi na vhanwe u fhira ndi ndothe	2
Ndi ndothe u fhira ndi na vhanwe vhathu	3
Tshifhinga tshinzhi ndi ndothe	4
A vho ngo nanga	5

**Kha ri zwi dzhie uri vho vha vha tshi nga kona u tshintsha ndila ine vha shumisa ngayo tshifhinga tshavho tsha u awela, vha nga shumisesa tshifhinga tshinzhi kha zwinwe na tshituku nyana kha zwinwe. Ndi zwifhio zwithu kha zwi tevhelaho zwine vha nga funa u shumisa tshifhinga tshinzhi khazwo na zwine vha nga funa u shumisa tshifhinga tshituku nyana na zwine vha nga u funa u shumisa tshifhinga tsho no fana na tshi ne vha tshi shumisa zwino?**

		Tshifhina ga tshindzhi	Tshifhina ga tshindzhi nyana	Tshifhinga tsho no fana na zwino	Tshifhinga tshituku nyana	Tshifhinga tshituku	(A thi divhi)	(A zwi nkwami)
27	Tshifhinga kha mushumo wo no badela	1	2	3	4	5	6	7
28	Tshifhinga kha mushumo wa hayani	1	2	3	4	5	6	7
29	Tshifhinga na muta wavho	1	2	3	4	5	6	7
30	Tshifhinga kha zwa u dimvumvusa	1	2	3	4	5	6	7

**31 Kha minwedzi ya 12 yo fhiraho, ndi vhusiku vhungana ho tangana he vha si edele hayani vha holodeini kana vho dala?**

A thongo edela nnda	1
Vhusiku ha 1-5	2
Vhusiku ha 6-10	3
Vhusiku ha 11-20	4
Vhusiku ha 21-30	5
Vhusiku ho no fhira 30	6
(A vho ngo nanga)	8

**32 Kha minwedzi ya 12 yo fhiraho, ndi maduvha mangana o tangana e vha dzhia maduvha a u awela (livi) (vha songo katela na maduvha a livi ya vhudzadze kana u lwala na o no nga aneo)?**

A thongo dzhia maduvha	1
Maduvha a 1-5	2
Maduvha a 6-10	3
Maduvha a 11-20	4
Maduvha a 21-30	5
Maduvha a no fhira 30	6
A vho ngo nanga	7
A thi shumi	8



### 33 Ndi ifhio mitambo ine vha anzela u didzhenisa khayo?

**MUVHUDZISI: KHA VA NWALE MUTAMBO VHA NWALE KHOUDU VHA TSHI SHUMISA KHOUDU DZO NWALIWAHO AFHO FHASI. ARALI MUFHINDULI A SA DIDZHENISI KHA ZWA MITAMBO, VHA KHETHE KHOUDU=098 KHA TSHIPEISI TSHO TIWAHO**

Mutambo..... KHOUDU:

A thi didzhenisi kha zwa mitambo .....098

#### Muthevhe wa khoudu dza mitambo

<b>100</b>	<b>Mitambo ya zwigwada</b>	<b>400</b>	<b>Mitambo minwe vho</b>
103	basketball	401	adrenaline sports (e.g. bungee-jumping, paragliding)
104	cricket	402	billiards, pool, snooker
106	field hockey	403	biathlon, triathlon
107	Bola ya milenzhe	404	bowling, curling, bocce
108	handball	405	boat sports (e.g. sailing, rowing, canoeing)
109	netball	406	Bullfight
110	polo, water polo	408	cycling, mountain-biking
111	rugby	409	dancing (e.g. ballroom, Latin, Hip Hop, ballet)
112	volleyball	410	Darts
199	other team sport	411	Fencing
<b>200</b>	<b>Mitambo ya rakete</b>	412	U fasha khovhe, u zwima
201	badminton	413	golf, minigolf
202	Squash	414	U namela bere, migado ya dzibere
203	table tennis	415	ice skating
204	tennis	416	inline skating, skateboarding, roller skating
299	other racket or bat sport	417	martial arts (e.g. wrestling, Judo, Karate)
<b>300</b>	<b>Zwa migidimo na zwa u difhata muvhili</b>	418	Zwa dzi goloi (motor racing, go carting)
301	U gidima (zwa u gidima, e.g. u gidima 100m, u fhufha ndzambo), u gidima zwa tshifhinga tshilapfu	420	U thuntsha (pistols, rifle, archery)
302	(lwa mutatisano) zwa u di fhata muvhili (e.g. u hwala dzi tsimbi)	421	U bambela
303	zwa u di fhata muvhili (aerobics, nyonyoloso nga mitshini, work-out, gym)	422	surfing, water-skiing
304	U gidima zwituku (lu si lwa mutatisano)	423	Mitambo ya mahadani (skiing, snowboarding, cross-country-skiing, snow-biking, bobsleigh, toboggan)
305	U tshimbila, u gonya thavha	499	Minwe mitambo vho
399	Minwe mitambo ya u difhata muvhili		

**34 Vha tshi humbula nga ha mitambo, hu si zwa zwipotso fhedzi, vha a anzela u tamba mitambo ifhio? (Kha vha nange mutambo une vha tamba wone kha mutevhe ure afha fhasi vha tingeledze ho teaho).**

**MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI FHEDZI. ARALI MUFHINDULI A SA TAMBAMI MITAMBO, KHA VHA TINGELEDZE PHINDULO YA U FHEDZISELA KHA MUTEVHE URE AFHA FHASI**

Board games:	
Backgammon	1
Checkers (brit. draughts)	2
Chess	3
Go	4
Other board games (e.g. monopoly, scrabble, muravharavha, ncuva)	5
Magarata (e.g. bridge, rummy, patience, solitaire)	6
Dominoes	7
Mah-jongg	8
Jigsaw puzzles	9
Mitambo ya dzinomboro kana maipfi (e.g. crosswords, sudoku)	10
Mitambo ya video, mitambo ya khompyutha , play station, pinball	11
Gambling games (e.g. casino games, slot machine, Lotto, sports betting, card games)	12
Mitambo ya mashango nga u fhambana ( <i>vha talule</i> )	13
Zwinwe vho ( <i>vha talule</i> )	14
A thi tamba na mutambo na muthihi	15

**Ri humbela uri vha sumbedzise uri u didzhenisa havho kha zwa mitambo zwi vhuthogwa zwingafhani.**

		Zwa vhuthogwa tshothe	Zwa vhuthogwa nyana	A zwi tou vha zwa vhuthogwa	A si zwa vhuthogwa	A vho ngona	(A zwi nkwami)
<b>35</b>	U tutula muhumbulo na nyonyoloso ya muvhili	1	2	3	4	5	6
<b>36</b>	U tangana na vhanwe vhathu	1	2	3	4	5	6
<b>37</b>	U tatisana na vhanwe vhathu	1	2	3	4	5	6
<b>38</b>	U sedzea zwavhudi	1	2	3	4	5	6

**39 Mutambo u ne vha anzela u u talela kha TV ndi ufhio?**

**MUVHUDZISI: KHA VA NWALE MUTAMBO VHA NWALE KHOUDU VHA TSHI SHUMISA KHOUDU DZO NWALIWAHO KHA SIATARI 3. ARALI MUFHINDULI A SA TALELI ZWA MITAMBO KHA TV, VHA KHETHE KHOUDU=098 VHA PFUKELE KHA Q. 0**

**Mutambo une wa anzeliwa u taleliwa..... KHOUDU:**

**A thi taleli zwa mitambo kha TV .....098 Kha vha pfukele kha Q 41**

**40 Ndi ufho mutambo WA VHUVHILI UNE VHA ANZELA u u talela kha TV?**

MUVHUDZISI: KHA VA NWALE MUTAMBO VHA NWALE KHOUDU VHA TSHI SHUMISA KHOUDU DZO NWALIWAHO KHA SIATARI 3. ARLALI MUFHINDULI A SA TALELI ZWA MITAMBO KHA TV, VHA KHETHE KHOUDU=098 VHA PFUKELE KHA Q. 0

Mutambo wa vhuvhili une wa anzelewa u taleliwa..... KHOUDU:

A huna munwe mutambo u ne nda talela .....098 Kha vha pfukele kha Q 41

**41 Vha dihudza zwingafhani musi Afurika Tshipembe i tshi tamba zwavhudi kha mitatisano ya mitambo na manwe mashango ?**

Ndi a dihudza tshothe	1
Ndi a dihudza	2
A thi dihudzi	3
A thi dihudzi na khatihi	4
(A vho ngo nanga)	5

**Vhathu vha na kuvhonele kwo fhambanaho nga ha zwa mitambo. Vha a tendelana kana u sa tendelana zwingafhani na zwi tevhelaho? [Garata 1]**

	U tendelana tshothe	U tendelana	Vhukati	U sa tendelana	U sa tendelana tshothe	(A thi divhi)
42 U didzhenisa kha zwa mitambo zwi a fhata vhuvha ha nwana.	1	2	3	4	5	8
43 Zwa mitambo zwo dalesa kha TV	1	2	3	4	5	8
44 Zwa mitambo zwi sendedza zwigwada na mivhala yo fhambanaho ya vhathu tsini fhano Afurika Tshipembe	1	2	3	4	5	8
45 Mitambo ya mashango o fhambanaho i engedza dziphambano kha mashango, hu si vhudipfi havhudi	1	2	3	4	5	8
46 Muvhuso wa Afurika Tsipembe u fanela u shumisesa tshelede kha zwa mitambo	1	2	3	4	5	8

**Zwino hu khou da mbudziso dza u didzhenisa havho kha mveledziso dza....**

**Kha minwedzi ya 12 yo fhiraho, vho no didzhenisa lungana kha zwi tevhelaho?**

	Zwo no swika luthihi kha vhege	Zwo no swika luthihi kha nwedzi	Lwo vhalaho	Luthihi kana luvhili	Na luthihi
47 Tshigwada tsha mitambo	1	2	3	4	5
48 Kha tshigwada tsha zwa sialala	1	2	3	4	5
49 Kha dzangano la kereke kana zwa vhurereli	1	2	3	4	5
50 Kha tshigwada tsha zwa u thusa lushaka	1	2	3	4	5
51 Kha tshigwada/dzangano la politiki	1	2	3	4	5

**52 Ri tshi amba nga u angaredza, vha nga ri vhathu vha nga fhulufhelwa kana u fanela u thogomela musi u tshi tshila na vhathu?**

Vhathu vha nga fhulufhelwa nyana	1
Vhathu vha nga fhulufhelwa kanzhi	2
A zwi tou konadzea zwavhudi u thogomela musi u tshi khou tshila na vhathu	3
A zwi tou konadzea zwavhudi u sa thogomela musi u tshi khou tshila na vhathu	4
A vho ngo nanga	5

**53 Vha ngari vha na dzangalelo lingafhani kha zwa politiki?**

Ndi na dzangalelo tshothe	1
Ndi na dzangalelo nyana	2
A thi thou vha na dzangalelo	3
A thina dzangalelo	4
A vho ngo nanga	5

**Zwino ndi do vhudzisa nga nzulele yavho.**

**Zwithu zwi tevhelaho zwi vha kundisa zwingafhani u ita zwine vha toda nga tshifhinga tsha u awela?**

	Nga maanda	Nga maandesa	Nga inwe ndila	Na khathihi	A vho ngo nanga
54 U shaea ha zwishumiswa tsini	1	2	3	4	5
55 U shaea ha tshede	1	2	3	4	5
56 Mutakalo wavho, minwaha kana vuholefhali	1	2	3	4	5
57 Thodea ya u thogomela munwe muthu (vhaaluwa, nwana, vhalwadze...)	1	2	3	4	5
58 U shaea ha tshifhinga	1	2	3	4	5

**59 Ri tshi sedza vhutshilo havho ano maduvha, vho takala kana u sa takala, vha nga ri nga u angaredza.....**

Ndo takala nga maanda	1
Ndo takala	2
A tho ngo takala kana u takala	3
A tho ngo takala	4
A tho ngo takala na khathihi	5
(A vho ngo nanga)	8

**60 Nga u angaredza, vha nga ri mutakalo wavho ndi.. ...**

Wavhudi tshothe tshothe	1
Wavhudi tshothe	2
Wavhudi	3
Vhukati	4
A si wavhudi	5
(A vho ngo nanga)	6

**U DAHA NA KUSHUMISELE KWA FOLA**

Ndi tama u vha vhudzisa mbudziso nga ha u daha, u shumisa fola na mutakalo.

Vha a shumisa kana vho vha vhuya vha shumisa mafola a tevhelaho?

		Duvha linwe na linwe	Manwe maduvha	Ndo litsha kha minwedzi ya 6 yo fhiraho	Ndo litsha kha minwedzi yo no fhirah 6 yo fhiraho	A thi athu
61.	Fola lo tou magiwaho	1	2	3	4	5
62.	Fola la u pombiwa nga tshanda (Zolo)	1	2	3	4	5
63.	Phaiphi kana sigaa	1	2	3	4	5
64.	Tshinefu tsha ningo	1	2	3	4	5
65.	Tshinefu tsha mulomo	1	2	3	4	5

**ARALI MUFHINDULI A SA ATHU U SHUMISA TSHINEFU TSHA NINGO KANA MULOMO VHA PFUKELE KHA Q0**  
**ARALI MUFHINDULI A SA ATHU U SHUMISA TSHITHIHI TSHA MAFOLA MATANU O BULWAHO AFHO NNTHA VHA PFUKELE KHA QFEHLER! VERWEISQUELLE KONNTE NICHT GEFUNDEN WERDEN.**

**FOLA LI SA DAHIWI (TSHINEFU TSHA NINGO NA MULOMO)**

66. Ndi tshifhinga tshingafhani vha tshi khou daha tshinefu?

Minwaha.....

A thi tsha humbula/a thi na vhutanzi.....98

A zi nkwami, a thi athu vhuya nda shumisa tshinefu.....99 → Vha pfukele kha Q. 70

67. Kha maduvha ane vha shumisa (vhe vha shumisa) tshinefu, vha (vho) tshi shumisa lungana nga duvha?

Lungana nga duvha.....

Arali phindulo i na khathihi, vha nwale '00'

**Vhono vhuya vha edzisa u shumisa kana vha shumisesa dzina lifhio la tshinefu?**

**MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NNTHIHI DZI A TENDELWA KHA KHOLOMU YA U THOMA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI KHA KHOLOMU YA VHUVHILI**

		68. Edzisa	69. Ndi anzela u shumisa
a	Fola la hayani kana la tshithu	1	1
b	Ntsu	2	2
c	Taxi	3	3
d	Singleton menthol	4	4
e	Mafola maswa a no pakiwa nga bege dzi nonga dza tie (snus), vha taluse dzina	5	5
f	A thi khou shumisa tshinefu		6

**SIGARETE, PHAIPHI NA SIGAA**

MUVHUDZISI: ARLI MUFHINDULI A SA ATHU U SHUMISA SIGARETE, PHAIPHI NA SIGAA U YA NGA Q 61-63, VHA PFUKELE KHA Q 84: VHE VHA VHA VHA TSHI DAHA VHA FANELA U FHINDULA

70. Ndi tshifhinga tshingafhani vha tshi khou daha?

Minwaha.....

A thi tsha humbula/a thi na vhutanzi.....98

A zwi nkwami, a thi athu vhuya nda shumisa tshinefu.....99 → Vha pfukele kha Q. 84

71. Kha maduvha ane vha daha (vhe vha daha) sigarete, ro katela na sigarete ya u pombiwa nga tshanda vha (vho) daha lungana nga duvha?

Lungana nga duvha.....

Arali phindulo i na khathihi, vha nwale '00'

72. Vha nga amba vhari vha mudahi mutuku, wa vhukati , muhulwane kana wa biko?

MUVHUDZISI: ARLI VHO VHA VHA TSHI DAHA VHA VHUDZISE NGA MUSI VHA TSHI KHA DI DAHA

Mudahi mutuku,	1
Mudahi wa vhukati	2
Mudahi muhulwane,	3
Mudahi wa biko?	4
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

73. Vha daha ho fhela tshifhinga tshingafhani musi vho vuwa?

Hu saathu fhela mithethe ya 5	1
Hu saathu fhela mithethe ya 30	2
Vhukati ha mithethe ya 30 na 60 (awara)	3
Ho fhela awara	4
Ndo litsha u daha duvha na duvha	5
A thi athu u daha duvha na duvha	6
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

74. Vha tshi vhambedza na minwaha miraru kana mina yo fhiraho vha nga amba uri zwino vha vho dahesa, daha zwituku kana zwi a fana?

Vha vho dahesa	1
Vha vho daha zwituku	2
Zwi khou fana	3
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

75. Arali vha tshi daha, vha vhudzwa u pfi u daha tshinefu zwo tsiredzelea 99% zwi tshi vhambedzwa na u daha sigarete zwa dovha zwa vha na nikhothini ine ya kona u fusha sakha la sigarete khonadzeo yavho ya u tshintsha i nga vha nngafhani?

Zwi a konadzea tshothe	1
Zwi a konadzea nyana	2
Zwi nga si konadzee	3
Zwi nga si konadzee na khathihi	4
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

76. Vho no vhuya vha edzisa u litsha u daha?

Na khathihi	1
Luthihi	2
Luvhili	3
Luraru kana u fhirisa	4
A thi dahi na khathihi	5
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

77. Vha khou dilugisela u litsha u daha?...

Kha nwedzi u tevhelaho	1
Kha minwedzi ya 6 i tevhelaho	2
Tshinwe tshifhinga tshi daho, nga murahu ha minwedzi ya 6	3
A thi khou dilugisela u litsha	4
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

78. Arali vha nga edzisa kha minwedzi ya rathi i tevhelaho, vha vhona u nga khonadzeo ya uri vha kone u litsha u daha ndi nngafhani? Zwi a. . .

Konadzea tshothe	1
Konadzea nyana	2
Zwi nga si konadzee	3
Zwi nga si konadzee na khathihi	4
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	8

79. Ndi hambela u ri vha ambe u ndi zwiitisi zwifhio (zwino/kale) zwine zwa vha ita uri vha hambule u litsha u daha?

**MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NNTHIHI DZO TENDELWA – VHA TINGELEDZE ZWINE ZWA VHA KWAMA**

A	Zwi a dura ( resa ) nga maanda u bvela phanda na u daha	1
B	Zwi a (zwo vha zwi tshi khou) mmbangela malwadze	2
C	Ndi (a / ndo vha ndi tshi) kwamea nga ha vhumatshelo ha mutakalo wanga	3
D	Zwi a (zwo vha zwi tshi khou) mmbangela thaidzo dza mano	4
E	Ndi (a / ndo vha ndi tshi) kwamea nga ha vhumatshelo ha mutakalo wa vhane nda dzula navho	5
F	Huna (hofha huna) hune nda sa faneli u daha	6
G	Muthu wanga (u khou toda/o vha a tshi khou toda) ndi tshi litsha	7
H	Vhanwe vha muta wanga (u khou toda/o vha a tshi khou toda) ndi tshi litsha	8
I	Khonani yanga (u khou toda/o vha a tshi khou toda) ndi tshi litsha	9
J	U daha (hu khou / ho vha hut shi khou) bva fesheni u ya na uya	10
K	Vhathu vhanzhi vhane nda twa/vhe nda vha ndi tshi twa navho (a vha / vho vha tshi daha) vha dahi	11
L	Ndo tsivhudzwa nga dokotela, nese kana dokotela wa mano	12
M	U dzhiela nzhele milaedza ye nda ipfa nga ha sigarete kha zwa mafhungo	13

80. **Vhathu vha dahela zwiitisi zwo fhambanaho. Ndi humbela uri vha ambe uri ndi zwiitisi zwifhio kha ezwi zwi re afho fhasi zwine/zwe zwa vha zwi zwa vha zwa ndeme kha vhone?**

**MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NNTHIHI DZO TENDELWA – VHA TINGELEDZE ZWINE ZWA VHA KWAMA**

a	U daha zwi (nthusa / zwo vha zwi tshi nthusa) u netuluwa ?	1
b	U daha (ndi / yo vha i) ndowelo i kondaho u litsha?	2
c	U daha zwi (nthusa / zwo vha zwi tshi nthusa) u ri ndi difulufhele ndi na vhanwe ?	3
d	U daha zwi (nthusa / zwo vha zwi tshi nthusa) kha u ita uri muvhili wanga u dzule u mutuku?	4
e	U daha (ndi / zwo vha zwi) zwithu zwo doweleaho kha vhathu (vhane /vhe nda vha ndi tshi) nda twa navho?	5
f	U daha zwi (nthusa / zwo vha zwi tshi nthusa) u ri ndi kone u tshila zwavhudi na khaedu dzi ne nda tangana nadzo vhutsiloni duvha na duvha?	6
g	U daha zwi (nthusa / zwo vha zwi tshi nthusa) u ri muhumbulo wanga u dzule u fhethu nnthi?	7
h	A (thina / ndo vha ndi sina) maanda a u kona u litsha	8
i	U daha (ndi / zwo vha) ndi zwithu zwine nda (zwi takalela / ndo vha ndi tshi zwi takelela )?	9

81. **Vho litsha hani kana vho edzisa hani arali vho no vhuya vha litsha kale? Kha vha khethe tshithihi tshe vha vhona tsho shuma**

**MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI FHEDZI**

A thi athu vhuya nda edzisa u litsha	1
Ndo sokou vuwa ndo litsha	2
Ndo tou thoma nga u fhungudza	3
Ndo tou tshintshela kha mafola a sina maanda manzhi	4
Ndo shumisa tshinefu sa tshiimeli tsha u litsha	5
Ndo shumisa nyalafho ya tshiimeli tsha nikhothini (e.g. tshahaswa, zwo no tou shengiwa)	6
Ndo tou wana tsivhudzo	7
Ndo dzhenelela kha zwigwada zwa u tutuwedzana	8
Ndo dalela nanga ya tshirema	9
Ndo shumisa mushonga wa nnthesa wa u litshisa u daha (Zyban)	10
(A thi divhi/ A vho ngo nanga)	98

82. **Arali vho vha vho nekedzwa nyalafho ya tshiimeli tsha nikhothini nga mahala (nicotine replacement therapy (NRT), vha humbela uri yo vha i tshi do vha thusa u litsha?**

A thi divhi nga NRT	1
Ee	2
Hai	3
A thina vhumanzi	4

83. **Vho no vhuya vha tsivhudzwa nga dokotela, nese kana dokotela wa mano u ri vha litshe u daha?**

**MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI FHEDZI**

Dokotela	1
Nese	2
Dokotela wa mano	3
Dokotela na nese	4
Dokotela wa mano na nese	5
Dokotela na dokotela wa mano	6
Zwothe zwo bulwaho afho ntha	7
A hu na na tshithihi kha zwo bulwaho afho ntha	8



**MUTAKALO WA MANO**

84. Tshiimo tshavho tsha mutakalo wa mano tshi hani?

Wavhudi tshothe	1
Wavhudi	2
Vhukati	3
A si wavhudi	4
A si wavhudi na khathihi	5
(A thi divhi / A vho ngo nanga)	8

**Vha a fushea kana u sa fushea zwingafhani nga zwi tevhelaho? [Garata 2]**

	U fushea tshothe	U fushea	Vhukati	U sa fushea	U sa fushea tshothe	(A vho ngo nanga)	(A zwi nkwami)
85. Mbonalo ya mano avho a vhukuma?	1	2	3	4	5	8	9 (a vhana mano a vhukuma)
86. Mano e vha tou dzhenisela (a si a vhukuma)?	1	2	3	4	5	8	9 (a vhana mano a si a vhukuma)
87. Tshumelo dza zwa mano dze vha dzi wana kha nwaha wo fhiraho?	1	2	3	4	5	8	9 (a vho ngo dalela dokotela wa mano kha nwaha wo fhiraho)

88. Kha nwedzi wo fhiraho, vho vhuya vha tangana na thaidzo dza mano dzi tevhelaho?

**MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NNTHIHI DZO TENDELWA – VHA TINGELEDZE ZWOTHE ZWINE ZWA VHA KWAMA**

a	Marinini a no bva malofha vha tshi tamba mano	1
b	Mano a no tata mufhiso kana murotho	2
c	Munukho wa mulomo u si wavhudi	3
d	A huna zwe nda tanganazwo kha zwo bulwaho afho ntha	4

89. Vha kha divha na mano mangana a vhukuma ?

<i>A thi athu xeledwa na nga</i> lino na lithihi	1
Ndi na mano a si gathi o kuleaho	2
Ndi na mano o no swika fumi o kuleaho	3
Mano ono fhira hafu o no kulea	4
<i>A thi tshe na na lino na lithihi</i> la vhakuma lo salaho	5
(A thi divhi / A vho ngo nanga)	8

90. Ndi zwifhio kha zwi tevhelaho zwine vha anzela u zwi ita u thogomela mulomo wavho?

MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NNTHIHI DZO TENDELWA – VHA TINGELEDZE ZWOTHE ZWINE ZWA VHA KWAMA

a	U tamba, hu si duvha na duvha	1
b	U tamba luthihi kana u fhira nga duvha	2
c	U tamba luvhili kana u fhira nga duvha	3
d	U tamba nga mushonga wa mano duvha na duvha	4
e	U somola mano luvhili kana u fhira nga vhege	5
f	U shumisa luhatshi lwa mano luvhili kana u fhira nga vhege	6
g	A thi iti zwo bulwaho afho ntha	7

91. Vho no vhuya vha vhudzwa nga munwe dokotela kana nese nga zwi tevhelaho:

MUVHUDZISI: PHINDULO DZO NO FHIRA NNTHIHI DZO TENDELWA – VHA TINGELEDZE ZWOTHE ZWINE ZWA VHA KWAMA

a	Mutsiko wa malofha	1
b	Mutsiko wa mapfura	2
c	Vhulwadze ha swigiri	3
d	Mutsiko wa malofha na vhulwadze ha mapfura	4
e	Mutsiko wa malofha na vhulwadze ha swigiri	5
f	A thi athu u vhudziwa nga zwo bulwaho afho ntha	6

**U DAHA MITSI YA VHANWE**

92. U ya nga vhone, u daha ha mitsi ya vhanwe (mutsi u no bva kha sigarete dza vhanwe) zwi khombo zwingafhani kha mutakalo wa ha sa dahi?

Zwa khombo tshothe	1
Zwa khombo	2
A si zwa khombo	3
(A thi divhi / A vho ngo nanga)	8

Ndi zwifhio kha zwi tevhelaho zwine zwa talusa kudahela kwavho mushumoni, hayani kana goloini?

	U daha zwo tendelwa	U daha a zwi tendelwi nga nndani ha hunwe vho	U daha a zwi tendelwi na luthihi	(Vho hana u fhindula)
93. Mushumoni	1	2	3	8
94. Hayani	1	2	3	8
95. Goloini	1	2	3	8

96. U hanelwa ha u daha kha fhethu ha nnyi na nnyi zwo kwama hani milayo ya nga u daha mudini wavho? Kha vha nange tshithi kha zwi tevhelaho:

Zwo ita uri ndi <b>dzhielese nzhele</b> kudahela kwanga kana kwa vhanwe musu ndi na vhathu vha sa dahi	1
Zwo ita uri ndi <b>dzhielese nzhele</b> kudahela kwanga nga u angaredza	2
Zwo ita uri ndi <b>dahese</b> ndi hayani ndina vhathu vha sa dahi	3
Zwo ita uri ndi <b>dahese</b> ndi hayani nga u angaredza	4
A zwo ngo kwama milayo ya nga u daha mudini wanga	5
(A thi divhi / A vho ngo nanga)	8

Kha maduvha a 30 o fhiraho, ndi lungana he vha vha vha fhethu na muthu we a vha a tshi khou daha tsini navho (vha songo fhandekanywa nga tshithu, vha fhethu huthihi)?

	Na khathihi	Maduvha a 1-5	Maduvha a 6-10	Maduvha a 11-15	Maduvha a 16-20	Maduvha a no fhira 20	(Vho hana u fhindula)
97. Hayani	1	2	3	4	5	6	9
98. Mushumoni	1	2	3	4	5	6	9
99. Khifini kana tshipotoni	1	2	3	4	5	6	9

100. Vha a tenda u ri tshinefu tsho tsireledzea u fhira u daha sigarete?

MUVHUDZISI: VHAFHINDUKI VHOTHE VHA FANELA U FHINDULO HEYI MBUDZISO

U shumisa tshinefu zwo tsireledzea u fhira u daha	1
U shumisa tshinefu na u daha zwi a fana nga u sa tsireledzea	2
U shumisa tshinefu a zwi fhiri u daha nga khau tsireledzea	3
(A thi divhi / A vho ngo nanga)	8

### ZWIDODOMBEDZWA ZWA VHAFHINDULI

101. Mbeu ya mufhinduli [u bva kha khophi ya vhukwamani]

Munna	1
Musadzi	2

102. Muvhala wa mufhinduli [u bva kha khophi ya vhukwamani]

Murema	1
Mukhaladi	2
Mugula	3
Mutshena	4
Zwinwe-vho	5

103. Minwaha ya mufhinduli nga minwaha yo fhelelaho [u bva kha khophi ya vhukwamani]

--	--	--

(A thi divhi) = 997

104. Tshiimo tsha mbingano

Ndo mala/maliwa	1
Ndo lovhelwa (tshilikadzi)	2
Ndo tala/taliwa	3
Ro fhambana	4
A thongo vhuya nda mala/maliwa	5
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8

→ Vha vhudzise Q.105  
 } Pfukelani kha Q.106

105. Vha dzula vhothe na munna / mufumakadzi wavho naa?

Ee	1
Hai	2
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8

106. Vha dzula vhothe na muthu wavho naa?

Ee	1
Hai	2
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8
(A zwi nkwami)	0

107. Tshiimo tsha nthesa tsha pfunzo dze vhone vha dzi swikelela ndi dzifhio?

A thongo dzhena tshikolo	00
Gireidi 0	01
Sub A/ Gireidi 1	02
Sub B Gireidi 2	03
Gireidi 3/ Murole 1	04
Gireidi 4 Murole 2	05
Gireidi 5 Murole 3	06
Gireidi 6/urole 4	07
Gireidi 7 Murole 5	08
Gireidi 8 Murole 6	09
Gireidi 9 Murole 7	10
Gireidi 10Murole 8	11
Gireidi 11urole 9	12
Gireidi 12urole 1	13
NTC I	14
NTC II	15
NTC III	16
Dipuloma /thanziela ire fhasi ha Gireidi 12/Murole 10	17
Dipuloma /thanziela na Gireidi 12/Murole 10	18
Digirii	19
Digirii kana dipuloma ya ntha	20
Zwinwe vho, kha vha talule	21
A thi divhi	98

108. Vho fhedza minwaha mingana vha tshi khou dzhena tshikolo?

minwaha  
(A thi divhi) 88

109. Ndi lufhio luambo lune vha lu shumisesa hayani?

Sesotho	01
Setswana	02
Sepedi	03
Siswati	04
IsiNdebele	05
IsiXhosa	06
IsiZulu	07
Xitsonga	08
Tshivenda/Lemba	09
Afrikaans	10
English	11
Dzinwe nyambo dza tshirema	12
European language	13
Indian language	14
Zwinwe vho (vha talule)	15

**110. Vha shuma mushumo de zwa zwino** (NDI ZWIFHIO KHA ZWI TEVHELAKHO ZWINE ZWA TALUTSHEDZA NYIMELE YAVHO YA MUSHUMO?)

Ndo tholiwa lwa tshifhinga nyana	01
Ndo tholiwa lwa tshothe	02
Ndi ita ndi tshi fara zwikiropo	03
Ndi a ita ndi tshi lwala	04
A thi shumi, a thi khou toda mushumo	05
A thi shumi, ndi khou toda mushumo	06
Ndo bva pentsheni	07
Ndo holefhala lwa tshothe	08
Ndi mmemudi, a thi shumi na khathihi, a thi khou toda mushumo	09
Ndi mmemudi, ndi khou toda mushumo	10
Mutshudeni / nwana wa tshikolo	11
Zwinwe vho (kha vha talule)	12

**111. Arali vho maliwa / mala kana vha na muthu u shuma mushumo de zwa zwino**

O tholiwa lwa tshifhinga nyana	01
O tholiwa lwa tshothe	02
U ita ndi tshi fara zwikiropo	03
U a ita ndi tshi lwala	04
Ha shumi, ha khou toda mushumo	05
Ha shumi, u khou toda mushumo	06
O bva pentsheni	07
O holefhala lwa tshothe	08
Ndi mmemudi, ha shumi na khathihi, ha khou toda mushumo	09
Ndi mmemudi, ha khou toda mushumo	10
Mutshudeni / nwana wa tshikolo	11
Zwinwe vho (kha vha talule)	12
(A zwi nkwami – a thi na muthu kana mufarisi)	00

**112. Mushumo wavho ndi wa u ita mini zwa zwino?**

MUVHUDZISI: VHA NWALE PHINDULO. ARLI VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

(Vho hana u fhindula) 97  
 (A thi divhi) 98  
 (A zwi nkwami – a thongo vhuya nda shuma) 00

**113. Arali muthu wavho kana mufarisi wavho a tshi shuma, u shuma u ita mini zwino?**

MUVHUDZISI: VHA NWALE PHINDULO. ARLI VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

(A zwi nkwami – a thina muthu kana mufarisi) 00

**114. Mutholi wavho ndi nnyi kha uyo mushumo?**

MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI. ARAI VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

Muvhuso, tshumelo dza phabululiki kana vhuswoleni	1
Dzangano la muvhuso	2
Khammphani ya phuraivethe	3
Vha tou di shuma	4
Zwinwe vho (vha talule)	5
(A zwi nkwami – a thi athu vhuya nda shuma)	0

**115. Mutholi wa muthu kana mufarisi wavho ndi nnyi?**

MUVHUDZISI: VHA TINGELEDZE PHINDULO NTHIHI. ARAI VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

Muvhuso, tshumelo dza phabululiki kana vhuswoleni	1
Dzangano la muvhuso	2
Khammphani ya phuraivethe	3
Vha to di shuma	4
Zwinwe vho (vha talule)	5
(A zwi nkwami – a thiathu vhuya nda shuma)	0

**116. Arai vha tshi tou di shuma, vho thola vhashumi vhangana?**

(A thi divhi)			998
(A zwi nkwami – a thongo vhuya nda shuma)			000

**117. Vha shuma awara nngana nga vhege mushumoni wavho?**

awara

(Vho hana u fhindula)	997
(A thi divhi)	998
(A zwi nkwami - a thi ho kha zwa vhashumi)	000

**118. Vha foromane ya vhanwe vhathu mushumoni?**

MUVHUDZISI: ARAI VHA SA SHUMI ZWINO, VHA NWALE MUSHUMO WA U FHEDZISELA WE VHA SHUMA.

Ee	1
Hai	2
(Vho hana u fhindula)	7
(A thi divhi)	8
(A zwi nkwami - a thi ho kha zwa vhashumi)	0

**119. Vha murado ono badela wa dzangano la vhashumi (Trade Union)?**

Ee, ndi murado	1
Ndo vha ndi murado, zwino ndo litsha	2
A thongo vhuya nda vha murado	3

**120. Vha di vhona sa murereli naa?**

Ee	1
Hai	2

Kha vha pfukela kha Q. 122

**121. Arali phindulo i Ee kha vha talule**

Mutendi	01
African Evangelical Church	02
Anglican	03
Assembles of God	04
Apostle Twelve	05
Baptist	06
Dutch Reformed	07
Full Gospel Church of God	08
Faith Mission	09
Church of God and Saints of Christ	10
Jehovah's Witness	11
Lutheran	12
Methodist	13
Pentecostal Holiness Church	14
Roman Catholic	15
Salvation Army	16
Seventh Day Adventist	17
St John's Apostolic	18
United Congregation Church	19
Universal Church of God	20
Nazareth	21
Zionist Christian Church	22
Other Christian	23
Islam / Muslim	24
Judaism / Jewish	25
Hinduism / Hindu	26
Buddhism / Buddhist	27
Zwinwe vho (vha talule) .....	28
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98
(A vho ngo fhindula)	99

**122. Nga nndani ha mishumo i fanaho na dzi mbulungo, minyanya na ndovhedzo, ndi lungana hune vha dzhenelela tshumelo kana mitangano i tshimbilelanaho na zwa vhurereleli.**

Luthihi nga kha vhege kana u fhira	01
Luthihi kha vhege	02
Luthihi kana luvhili kha nwedzi	03
Luthihi nga nwedzi	04
Lwo vhalaho kha nwaha	05
Luthihi kha nwaha	06
A lu tou vha vho lonzhi	07
Na khathihi	08
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98

123. Kha vhuo hashu hu na zwi gwada zwa vhatu zwi ne zwa vha ntha na zwi ne zwa vha zwa fhasi, vhone vha di vhea ngafhi kha tshikalo tsha 1 u swika 10 hune 10 ya vha ya nthesa 1 ya vha ya fhasisa

Nthesa .....	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
Fhasisa .....	1

#### KHETHO

124. Kha khetho gute dza lushaka dza nwaha wa 2004 ndi lifhio dzangano le vha li khetha?

**MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI.**

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC; ho katelwa. SACP and COSATU)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DP/DA)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
United Christian Democratic Party (UCDP)	11
United Democratic Movement (UDM)	12
Zwinwe vho (kha vha talule) .....	13
A tho ngo khetha	14
A thina vhutanzi	15
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi divhi)	98



**125 Arali ha nga vha na khetho gute dza lushaka matshelo vha nga khethela dzangano lifhio?**

**MUVHUDZISI: VHA SONGO VHALELA PHINDULO NTHA. VHA TINGELEDZE PHINDULO NNTHIHI FHEDZI.**

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
United Christian Democratic Party (UCDP)	11
United Democratic Movement (UDM)	12
Zwinwe vho (vha talule) .....	13
A thi nga khethi	14
A thina vhutanzi	15
(Vho hana u fhindula)	97
(A thi na divhi)	98

**MUHOLO WA MUTHU NA WA MUTA [GARATA G2]**

**126. Kha vha nange ledere line la talutshedza THANGANYELO YA MUHOLO WA MUTA WAVHO hu sathu bviswa muthelo na zwituswa. Vha katele na ndila dzothe dzine dza vha holela i.e muholo, mundende, nzwalelo dza mbulungelo , etc.**

**127. Kha vha nange ledere line la talutshedza THANGANYELO YA MUHOLO WAVHO hu sathu bviswa muthelo na zwituswa. Vha katele na ndila dzothe dzine dza vha holela i.e muholo, mundende, nzwalelo dza mbulungelo , etc**

	<b>126.</b> Muta	<b>127.</b> Muthu
A huna muholo	01	01
K R1 - R500	02	02
L R501 - R750	03	03
M R751 - R1 000	04	04
N R1 001 – R1 500	05	05
O R1 501 – R2 000	06	06
P R2 001 – R3 000	07	07
Q R3 001 – R5 000	08	08
R R5 001 – R7 500	09	09
S R7 501 – R10 000	10	10
T R10 001 – R15 000	11	11
U R15 001 – R20 000	12	12
V R20 001 – R30 000	13	13
W R30 000 – R50 000	14	14
X R50 001+	15	15
(O hana u fhindula)	97	97
(A huna vhutanzi/ a thi divhi)	98	98

**RO LIVHUWA TSHUMISANO YAVHO**